

## t35\_matrix\_4

(TMUEse3LmXgEkpjDMCYZUDhjhSy1B6ktMcn)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v6\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v33\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_matrix\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m2\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k3\_finseq\_2 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_matrix\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((\neg v6\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 \\
 & X0) \wedge ((v33\_algstr\_0 X0) \wedge ((v3\_group\_1 X0) \wedge ((v5\_group\_1 X0) \wedge ( \\
 & (v2\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_vectsp\_1 \\
 & X0) \wedge ((v5\_vectsp\_1 X0) \wedge (l6\_algstr\_0 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. \\
 & ((v1\_matrix\_1 X1) \wedge (m2\_finseq\_1 X1 (k3\_finseq\_2 (u1\_struct\_0 \\
 & X0)))) \Rightarrow (k2\_matrix\_3 X0 (k2\_matrix\_3 X0 X1) = X1))
 \end{aligned} \tag{1}$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned}
 & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((\neg v6\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 \\
 & X0) \wedge ((v33\_algstr\_0 X0) \wedge ((v3\_group\_1 X0) \wedge ((v5\_group\_1 X0) \wedge ( \\
 & (v2\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_vectsp\_1 \\
 & X0) \wedge ((v5\_vectsp\_1 X0) \wedge (l6\_algstr\_0 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. \\
 & ((v1\_matrix\_1 X1) \wedge (m2\_finseq\_1 X1 (k3\_finseq\_2 (u1\_struct\_0 \\
 & X0)))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_matrix\_1 X2) \wedge (m2\_finseq\_1 X2 (k3\_finseq\_2 \\
 & (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X3. ((v1\_matrix\_1 X3) \wedge (m2\_finseq\_1 \\
 & X3 (k3\_finseq\_2 (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow ((k2\_matrix\_3 X0 X1 = k2\_matrix\_3 \\
 & X0 X2) \Rightarrow (X1 = X2))))))
 \end{aligned}$$